هەلۆ ضابط تحقیق

جارێکی تڕ وەڕیەوە بە موجاهیدان

نووسەر : مامۆستا ئوسامە تەوحیدی
ئامادەکردنی : مەنجەنیق


LEXOMAN PARAST
CTC

بسم الله الرحمن الرحيم

هەڵۆ و زمانە زبرەکەی
بۆ سەر موجاهیدان
الله تعالى سەریان بخات

نووسراوی
ماموستا ئوسامە تەوحیدی -حفظه الله-

ئامادەکردنی
مەنجەنیق

١٤٤٨ هیجری

بسم الله الرحمن الرحيم

وەڵامدانەوەی چەواشەکاریەکان ـی مەلاهەڵۆی یەکێتی لێرەیا هاتوە خۆی نمایش ئەکات بەشێوەیەکی دڵسۆزانە وخەمبارانە قسە ئەکات ودەوڵەتی ئیسلامی بەخەواریج وجێ بەجێکاری کردەوەی خەوارج وەسف ئەکات وئەشڵێت پەلاماری سامەڕای یا وخۆشی خەڵکی سامەڕا بوو (مەبەست ـی شێخ بەغدادی ـیە تقبلە الله تعالی) بەڵام هێرشی نەبرد بۆسەر نەجەف وشارە شیعیەکان !

---

١ - ئەمە ئەوپەڕی جەهلە کەتۆی ئەحمەق ئەم قسانە ئەکەیت لەپێناو ڕازیکردن ـی یەکێتی چونکە لەشەرعدا الله تعالی فەرمانیکردووە هێرش بکرێتە سەر ئەوکافرانەی نزیکترن لێمانەوە وەک ناوچە وشوێن

ئەگەر سەرنج بەین دەوڵەتی ئیسلامی هێزێکی سونیە کەپێکهاتبوو لەشێخ وسەرکردە وهۆزەکانی ناوچە سونیەکان وەخەڵکی شارە سونیەکان بەیعەتیان یا بەهاوکاریکردنی دەوڵەتی ئیسلامی بۆ ڕزگارکردنیان لەژێر ستەم وزۆرداری سوپای ڕافیزەی عێراق ـی کەشارە سونیەکانیان داگیرکرد بوو هەرگەنجێ ڕیشی هەبوایە ڕاپێچی زیندانی شارەکانیان ئەکرد و سەدان وهەزاران ئافرەتی سونیان

لەشارە سونیەکان دەست بەسەرکردبوو لەزیندانەکان دەست درێژیان ئەکردنە سەر.

ئایا دەولە وشێخ بەغدادی وازیان بهێنایە لەڕزگارکردنی موسڵمانانی شارە سونیەکان لەژێر چەوسانەوە وستەمی ڕافیزە جێیان هێشتبان وبڕۆشتنایە بۆنەجەف ؟؟ بۆ دەولە باڵندەیە تابفڕێ بەئاسمانا وبگاتە نەجەف ؟ بۆ دەولە خاوەن فڕۆکە بوو تالەڕێگەی فڕۆکەوە سەربازەکانی بگوازێتەوە بۆنەجەف وهێڕش بەرێتە سەرنەجەف تۆچی لەپیلان وتاکتیکی سەربازی ئەزانیت تۆتەنها لەمۆبایل شەڕت بینیوە وائەزانی مەیدان ی زەمینی هەرئەوەیە کەلەفیلمەکان بینیوتە بەڵام مەیدانی زەمینی بەوشێوەیە نیە واتۆ دەمت گەرمە وقسە فڕێ ئەیەیت بەڵکودەولە کەخۆیان خەڵکی شارە سونیەکان بوون بۆگەشتنیان بەشارە ڕافیزیەکان پێویستیان بەوەبوو سەرەتا شارەکانی خۆیان لەدەست ی ڕافیزە ڕزگاربکەن وزیندانیەکان ئازادبکەن وئافرەتانی موسڵمانی سونە لەدەست ی ڕافیزە دەرباز بکەن هەربۆیەش دەولە ئامانجی سەرەکی بریتی بوو لەڕزگارکردن ی شارە سونیەکان ی عێراق وشکاندنی زیندانەکان ی شارەسونیەکان چونکە الله تعالی فەرمانیکردوە :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ

غِلْظَةً ؟

ئەی ئەوانەی باوەڕتان هێناوە لەگەڵ ئەو کافرانەدا بجەنگێن لێتانەوە نزیکن واتە بەر لە هەمووشتێ ئەبێ دەورو بەری خۆتان پاک بکەنەوە لەشیرک و موشریکان
پاشان بچن بۆ جێگەکانی تر.

بۆیە پێغەمبەریش **صلى الله عليه وسلم** لەسەرەتایا لە عەرەبەکانی دەوروبەریەوە دەستی پێ کرد و ئەبێ توندو تیژیی و زەبرو زەنگیشتان لێ ببینن.

ئیمامی طبری رحمه الله تعالی لەتەفسیری ئەوئایەتایە فەرموویەتی : **يقول لهم ابدأوا بقتال الأقرب فالأقرب إليكم دارًا دون الأبعد فالأبعد وكان الذين يلون المخاطبين بهذه الآية يومئذ الروم لأنهم كانوا سكان الشأم يومئذ والشأم كانت أقرب إلى المدينة من العراق.**
واتا لەپێشا دەست بەجەنگردن لەگەڵ ئەوانە بکەن کەوەک شوێن لێتانەوە نزیکترە بەنزیکتر نەک ئەوەی کەدورترە بەدوورتر وە ئەوانەی لەوکاتەدا الله تعالی فەرمانی پێکردن بەجەنگکردن لەگەڵ نزیکتر لێیانەوە ڕۆمەکان بوون کەلەو ڕۆژەدا لەشام بوون شامیش بۆمەدینە نزیکتر بوو تاعێراق.

کەواتا هەڵۆ ڕەخنەی لەڕێنمای الله تعالی هەیە بۆکاری سەربازی وجەنگکردن چونکە الله تعالی ڕێنمای کردووین سەرەتا لەوکافرانەوە دەست پێ بکەین کەنزیکترن نەک دوورتر کەگەشتن پێیان مەحاڵە گەر پێشتر ناوچە نزیکەکان کۆنترۆڵ نەکەیت هەروەکچۆن صلاح دین پێش قودس ڕافیزەکان ـی مصری لەناوبرد.

دوواتر لەڕووی تاکتیکی سەربازی کەی ژیری لەوەدایە تۆ پاش وپێشت دووژمن بێت وخۆت فڕێ بەیتە ناوەڕاست دووژمنەوە ؟ ئەی نابێت پشتەوەت پاککردبێتەوە لەدووژمن ؟ پاشان بۆ درۆئەکەی ئەی مەگەر ئامرلی کەزۆربەی خەڵکەکەی ڕافیزە بوون دەولە دوای زیاتر لەپەنجا ڕۆژ لەهێرشکردنە سەریان توانی ئامرلی کۆنترۆڵ بکات.

ئەی ئەو قەسابخانانەی لەناوچە ڕافیزە نشینەکانی بەغداد ئەی مەگەر دەوڵەتی ئیسلامی نەگەشتە بیابانەکان ـی نەجەف وکەربەلا کەبەهێرشی زەمین ـی و ئاسمانی ڕێگری لەپێشڕەویەکانیان کرا ؟

ئەڵێت بەرهەمی کارەکانیان لەقازانجی ڕافیزە بوو چوە گیرفانی ڕافیزەوە!

ئایا کوشتنی 30 هەزار سەربازی ڕافیزی عێراق ـی تەنها لەماوەی 2014 بۆ 2017 وکوشتن وبریندارکردنی 14000حەشدی شەعب ـی و کوشتنی 4000لەپۆلیس ـی اتحادی و 1000 لەدژەتیرۆر ودەیان هەزار لەفیرقەی ذهب ـی لەموصل وسپایکەر کەئەمە بەپێی ئامارەکانی حوکمەت عێراق ـی کەچاوپۆشی تێدا کردووە وژمارەی کەمتری نوسیوە تانەڵێن ئەو ژمارانە لەڕاگەیاندنی دەولە خۆیانە وجەنگیش فێڵە بۆ ترساندن دووژمن ژمارەی ناڕاست بڵاوئەکەنەوە بەڵکو ئەو ئامارانە حوکمەت ـی عێراقی خۆی بڵاوی کردۆتەوە **ئایا ئەمە لەقازانج ـی گیرفانی ڕافیزە بوو ؟** بەدەر لەداگیرکردن ـی هەزاران جۆری چەک وجوبەخانەی وکۆگای چەک وگورزی ئابوری لەحوکمەت ـی ڕافیزەی عێراق ـی ئایا ئەمە لەقازانج ـی ڕافیزە بوو ؟

ئەی زەحمەت نەبێت تۆچیت کردووە دژی ڕافیزە ؟ پێم بڵێ کوا جموجۆڵەکەی تۆ ؟ گەر ئەڵێی ئێمە ژمارەمان کەمە خۆ ئەوکاتەی شێخ ابو مصعب وهاوسەنگەرەکانی دەستیان یایە جیهاد دژی ئەمریکا وڕافیزە ژمارەیان بەقەد چارەکێک لەقوتابیەکانی ناومزگەوتەکەی تۆ نەبوو ئەی باوەڕت نیە بەئایەت ـی :

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

گەلێ جار بەفەرمانی الله تعالی کۆمەڵێکی کەم بەسەر کۆمەڵێکی زۆردا سەرکەوتوون واتا زاڵبوون وسەرکەوتن بەژمارەی زۆرو کەم نیە بەڵکو هەر بەئیرادەو فەرمانی الله تعالی ـیە الله تعالی ـش هەمیشە لەگەڵ دەستەی بەئارام و خۆڕاگرانە و هەردەم پشتگیرییانە.

پاشان لەسوریا دەولە چی کرد ؟ ئایا کام ڕافیزە ونوصەیری ودروز و مولحید وڕوسی وئەمریکی ومورتەد لەدەست ـی هێرشەکانی دەولە سەلامەت بوون؟ کام ناوچەی کوفر وکافران لەدەست ـی گورزەکانی دەولە بێ بەش بوون ؟

تۆ ئەڵێی دەولە شەڕی موسڵمانانیان کردووە ئەوانەی خۆیان بەکافریان زانیون من تەحدات ئەکەم لێرەوە تەنها ئەوەنەم پێ بڵێ دەولە شەڕی لەگەڵ کام کۆمەڵی موسڵمان کردووە بۆم بسەلمێنە ئەوکۆمەڵە موسڵمانن ودەولە بێ بەڵگەی شەرعی کوشتاری کردوون **گەر سەلماندنت بەڵێن ئەیەم من لێرەوە بەڕائەت ئەکەم لەدەوڵەت ـی ئیسلام ـی!** بەڵام بەومەرجەی بۆم بسەلمێن ـی بڵێی فڵان کۆمەڵ موسڵمان بوون وجەنگکردن لەدژیان شەرعی نەبوە کەچی دەولەش کردوویەت ـی گەرتوانیت ئەم درۆیەت بیسەلمێنیت من دان بەقسەکانت ئەنێم گەر نەوتوانی بیسەلمێنیت کەناشتوانی سەد ساڵ ـی تریش بۆتۆ

ناتوانیت لەمێژووی دەولە بیسەلمێنیت کەشەڕی یەک گروپ ـی کردبێت بتوانیت بەبەڵگەوە بیسەلمێنیت شەرکردنەکە ناهەق وباطل بووە ودەولە هەر بەردەوام بووە لەسەر شەڕکردن ـی باطل وناهەق دژی کۆمەڵێک فەرموو لەئێستاوە مۆڵەتت ئەیەم تامن لەم مەیدانە بم چاوەڕێی وەڵامدانەوەت ئەکەم بەخۆشت وهەموو قوتابیەکانتەوە کۆببنەوە بتوانن ئەو درۆیە بسەلمێنن.

گەر وەڵامم نەیەتەوە کەواتا درۆزن ـیت ئاشکرا ئەبێ ودەرەکەووێ پیشەت تەنها فڕێانی قسەیە.

دەوڵەت ـی ئیسلامی ئەو هەموو قوربانیەی یا بۆڕزگارکردن ـی موسڵمانانی سونی مەزهەب سەدان سەرکردە وزانای خۆی بەخش ـی وهەزاران سەربازی خۆی فیداکرد بۆ ئامانجی ڕزگارکردن ـی سونە لەدەست ڕافیزە 80 دەوڵەت هاوپەیمانیان بەست بۆلەناوبردن ـی هەموو شارەکانیان لەدەست دەرکردن زیاتر لەچەندین ساڵ لەوشارانە دەولە حەدە شەرعیەکانی جێ بەجێکرد بەڵام ویست ـی الله وابوو تاقیان بکاتەوە بەلەدەست دانی خاکەکانیان تائێستا کۆڵ نایەن وبەردەوام وبەردەوامن لەجەنگ وخەبات بەڵام تۆچیت کردووە ؟

ئایا یەک حەدی شەرعیت پێ جێ بەجێ ئەکرێت بەخۆت وهەموو جاشەکانت ؟ ئایا ڕافیزە وعەلمانیەکت کوشتوە ؟ ئایا زیندانیەکت ئازادکردوە ؟ ئایا شارێک یان گوندێکی سونەت لەدەست ڕافیزە دەرهێناوە ؟ نەخێر کەواتا ئێستا کێیە کارەکانی لەقازانج ڕافیزەیە ؟ تۆ یان دەولە ؟ تائێستا ڕافیزە بەهێزی سەربازی وڕاگەیاندن دژی دەولە وشوێنکەوتوانیەتی بەدەستگیرکردن ولەسێدارەدان و کوشتنیان بەڵام تۆش هاوشان ـی ڕافیزە زمانە درۆزانەکەت خستۆتە کار بۆ دژایەتی دووژمنانی ڕافیزە لەبەر ڕازیکردنی یەکێتی ئێران ـی هێشتا بەدەولە ئەڵێی لەقازانج ڕافیزە کارەکەن ؟ ئەی ئەم قسانەی تۆ دڵی کێی پێ خۆش ئەبێت؟ دڵی ڕافیزە وئەمریکا وجولەکە وعەلمانی وقبوری پێ خۆشەبێت

پێشت وایە ئەوەتۆی دژی کۆمەڵە کوفریەکان قسە ئەکەیت ؟ ئەوە ئێمەین هیچ کۆمەڵێ کوفری نەماوە بەعلم و شمشێر دژیان قسەمان نەکردبێت بەڵام کوا کامە قسەی تۆیە بۆ هەڵوەشانەوەی گومانی هەموو کۆمەڵەکان؟

تۆ جنێودان ـی لێ ترازێ چی ترت هەیە؟

ڕادێو وحاشای لێ ترازێ چی ترت هەیە؟

عقیدە گۆڕین ـی لێدەرچێ چی ترت هەیە؟

تەنازولکردن ـی لێ ترازی بۆ گۆرانی بێژێک چیترت هەیە؟

بەدڕەوشت ـی ونائەخلاق ـی وعلاقەی ناشەرعی لێ ترازێ چی

ترت هەیە؟

خۆکزۆڵکردن وجاسوس ـی بۆ هێزە ئەمنیەکان ـی لێ ترازێ چیترت هەیە ؟

ئەوە ئێمەین لەمەیدان ـی زەمینی ڕافیزە قڕئەکەین وقبوری وعەلەوی ودروز وپەک وپێشمەرگە بنەبڕ ئەکەین ولەمەیدان ـی دەعوەش ڕەدی عەلمان ـی وئیخوان ـی ومەدخەلی ونیظام ـی وعمومی وئەشعەری وجەهمی وڕافیزە ئەیەینەوە نوسراوەکانمان شاهێدن بەڵام کوا بەرهەمی مەیدان ـی و دەعوەی تۆکامەیە لەدەم شڕی وجنێو و خۆزەلیل کردن زیاتر.

والله شت زۆرە بۆ وتن بەڵام ئەم نوسینە زۆر بەپەلە ڕێکم خست بۆ وەڵامی ئەوقسانەت کاتێک ڤیدۆکەم بینی هەرچەندە هیچ قسەیەکی زانستیت نەکردووە هەموو قسەکانت تەنها کلام ـە بۆیە پێویست ـی بەوەڵام زیاتر نیە ئەوەی تۆزێک ئەقڵی هەبێت ئەم وەڵامەی بەسە بەڵام بۆ زانیاری زیاتری خۆت چاک بزانە ئاماری کوژراوی زۆر زیاتر وگورزی زۆر زیاتر وکار وچالاکی زۆر زیاتری دەوڵەتی ئیسلام ـی هەیە دژی هەموو میلەتانی کوفر بەڵام الله تعالى خۆی ئاگادارە لەکەم ـی کات ومەجالم ویستم هەر بەخێرای ئەمە بنوسم تابەسەرتا تێنەپەڕێ دوواتریش بۆت ئەگەڕێمەوە ان شاء الله تعالى.